

Na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica za pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku **ROBE - NABAVKA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODJELJENJA/SLUŽBI ODSJEKA (OJ MELJINE) U 8 PARTIJA**, broj 11-02-047 (CeJN šifra postupka #107943) od 23.02.2026. godine, dostavljen dana 23.02.2026. godine u 15:31 h kroz CeJN odjeljak **KOMUNIKACIJA**, Naručilac vrši izmjenu tenderske dokumentacije za predmetnu nabavku, shodno članu 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), ZU Kliničko-bolnički centar Kotor, u svojstvu Naručioca, objavljuje:

IZMJENU BROJ 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 11-02-047 (CeJN šifra postupka #107943)

U svojem zahtjevu za pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku **ROBE - NABAVKA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODJELJENJA/SLUŽBI ODSJEKA (OJ MELJINE) U 8 PARTIJA**, broj 11-02-047 (CeJN šifra postupka #107943) od 23.02.2026. godine, zainteresovano lice novodi:

»Poštovani,

Tenderskom dokumentacijom proisano je sledeće:

1. Drugim uslovima propisano je sledeće:

“16. Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponudnog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponudnog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponudnog medicinskog sredstva.) Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.”

Kako je tenderskom dokumentacijom predviđena nabavka medicinske i **nemedicinske opreme**, potrebno je izmijeniti tendersku dokumentaciju na način da se dozvoli dostavljanje rješenja odnosno stručnog mišljenja izdatog od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva za ponuđene proizvode, koji nisu deklarirani kao medicinsko sredstvo?

Pitanje: Da li Naručilac prihvata da izmijeni tendersku dokumentaciju na način kako je prethodno opisano?»

Odgovor na pitanje 1. Tenderskom dokumentacijom i pozivom za nabavku **ROBE - NABAVKA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODJELJENJA/SLUŽBI ODSJEKA (OJ MELJINE) U 8 PARTIJA**, broj 11-02-047 (CeJN šifra postupka #107943) od 23.02.2026. godine, Naručilac je nedvosmisleno naveo da se nabavlja MEDICINSKA i NEMEDICINSKA oprema/aparati za potrebe Odjeljenja/Službi/Odsjeka Organizacione jedinice Meljine, a i u samim nazivima svake pojedinačne partije takođe je decidno naznačio da li se radi o MEDICINSKOJ ili NEMEDICINSKOJ opremi/aparatima. Što se tiče USLOVA/ZAHTJEVA definisanih u postupku predmetne javne nabavke, što je i vidljivo u CeJN-u, Naručilac je isto tako jasno i očigledno označio koji se od uslova/zahtjeva primjenjuju za koju od ukupno 8 (osam) partija. Citirana tačka 16. iz USLOVA/ZAHTJEVA predmetnog postupka, odnosi se na MEDICINSKU opremu/aparate, te saglasno sa pomenutim, Naručilac **neće vršiti izmjenu u ovom dijelu.**

U nastavku svog zahtjeva za izmjenu tenderske dokumentacije, zainteresovano lice navelo je i sljedeće:

2. "8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

☒ crnogorskom jeziku i drugim jezicima koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

☒ engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na: ovlaštenja, uputstva za upotrebu, licence i sertifikate.

Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno."

Potrebno je izmijeniti tendersku dokumentaciju u dijelu "Jezik ponude", na način da se pored navedenog za engleski jezik, doda i sledeće "katalozi, izjave proizvođača robe i za tehničku specifikaciju, koju je naručilac naveo na engleskom jeziku".

Pitanje: Da li Naručilac prihvata da izmijeni tendersku dokumentaciju na način kako je prethodno opisano?»

Na osnovu člana 48 i člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore", broj 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke cijenila je predmetni zahtjev za izmjenu, te donosi

IZMJENU BROJ 1

Tenderske dokumentacije broj **11-02-047** (CeJN šifra postupka **#107943**) od **23.02.2026.** godine, za nabavku **ROBE - NABAVKA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODJELJENJA/SLUŽBI ODSJEKA (OJ MELJINE) U 8 PARTIJA**

Odgovor na pitanje 2. Tenderskom dokumentacijom za nabavku **ROBE - NABAVKA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODJELJENJA/SLUŽBI ODSJEKA (OJ MELJINE) U 8 PARTIJA**, broj **11-02-047** (CeJN šifra postupka **#107943**) od **23.02.2026.** godine, Naručilac je definisao tačkom broj 8 JEZIK PONUDE. Razmatrajući predmetni zahtjev za izmjenu, Naručilac je saglasan da izvrši izmjenu tenderske dokumentacije tako da definisana tačka 8. JEZIK PONUDE, koja je glasila:

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

☒ crnogorskom jeziku i drugim jezicima koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

☒ engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na: ovlaštenja, uputstva za upotrebu, licence i sertifikate.

Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.

MIJENJA SE I SADA GLASI:

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

☒ crnogorskom jeziku i drugim jezicima koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

☒ engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na: ovlaštenja, uputstva za upotrebu, licence, sertifikate, kataloge, izjave proizvođača robe i na tehničku specifikaciju, koju je naručilac naveo na engleskom jeziku.

Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.

Naručilac neće vršiti izmjenu tačke broj 9 predmetne tenderske dokumentacije, tako da način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda ostaje isti, budući da je do roka za podnošenje ponuda ostalo više od 15 (petnaest) dana.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednica Komisije za sprovođenje
postupka javne nabavke

Plamenac Ninča, službenik za javne nabavke

